

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Үлүүска -- бү күннэрсэ

ЧУРАПЧЫ ТӨРӨӨБҮТ КҮНЭ БЭЛИЭТЭННЭ

программалары салынған күндердегінен үшерхсөзін, даруобуйя харыстағылып, күпшілдік тәртіптердің үздінгілігін анықтау олох ирекебілінен үздін-хамиңды ынталанып отырып.

Уулас Муннайын борчадатто Яков Пашлович Оконешников бу күн улус хас биирдлийн олон тохиогийн үрүүлэгчийн төхөөрөмжийн болигээгээз. Салгын барьтийн усны Муннах борчадатгийн илнитгэгэн бийр дэйнүүхийн барыг үрүүлэгчидээр туттуулж. Ол курдук, улус Муннайын уснараат сүх 4-с сессийн бийнэрьтэй таан. Чурагчын улсийн Бочонтах олон тохиогийн

Аасылт болиссээр Олонхойдын тээвэр Чурагты улууна торутгүйнгээ 86 сыйни болистийн дээр түүн тэришиг.

Хас да уулуу хабар Болтуруускай улуттасы арасын, күн бүгүн төгөс томпорго чулчырды опорор Чурагчы улуттун тэрчилинигэ дирин сийн тохижуулуштаа. Ууус башыныга Андрей Тимофеевич Ноговицын бойтхи даңылдыштар Чурагчы историиста окус ююг уонна дирин ис суулчалдааын болижэтээ. Бүгүн улуттус-жоно-сэргээ төрөөбүт түүбээний түнүгээр ылгын эзэнтүйнээн республика бастыннарын ахсаннарыгагар сыйыцар. Түмсүүлэхээ улт түмүүтээр байгуулжээрэг, ордук ууласнуудаа Чурагчыга, саян туулусын дээдэйдитээр. Федеральний, республиканцаа

заты тусулур дастабырьаныны "Чурагчы" ТХПК бирбүгүннүүпин бирсүздөтүү Николай Афанасьевич Ариевэвшилга. Маны тэнд улус социаль-экономической сайдылыгтар кылашын ишин "Улус инниэр утуяларын иши" болуп III-с степенинин, "Бочуг Зият" уорчан кавалер, Чурагчы улууфун. Соловьев избийшогиң Бочустуктар олоююхторо Гаврил Данилович Николаев, улус сайдылыгтар кылашын ишин Чурагчы улууна (оройсона) МТ түсөө анынчлар урун кемүү балыктор. Бочустунаң грамотатынан „Алагар избийшес“ МТ сир улотигэр специалина бастакы романын барбынаан, би С.С.Яковлев-Эрилии 125 сыйтын болистээв турар. Суриягын, романыг Чурагчысырлыкка, көрөз булдарын көрөрбүрүү. Бүтүнбийтийчигги эр аттарын азат тууттар түрүлдөнүү күрүн ДНДүонини розеттерин салайза технической колледж

Марианна Петровна
Баишева
написала пьесу

Дэро күн тэрээн нигэр Чурагчы улууцун, Сынаг изилдэгтийн Бочоотнах алхисоо, уу, тыыц, гаргийнай ул бэзэрэн, Хогу көвөрүллүү ынгтындаа Борис Пахомович Башлевыт эзгийн ынгтыны ылда Сада

бастаки романниң, прозајк, қызыл бертынаан, бирир дайдулаахып С.С.Яковлев-Эрилик Эрликин торообут 125 сыйлы болшетзэйн соруга улуус иннегэр турар. Сурбайланы, «Маарык-ван ыччата» романынтар Чурапчы ынчата утвээ, үрэхс, сырдыкка, кэрээ угуйар турру күүс бүсларьн көрдөрбүг. Ульуор салжанар. Бүтүнбийли ыччатаарбын оюк барызгээтигээр азтартын азтаталашар, улуустарын тууттар түрүүләнгэллар. Улуус торообут күнин ДНД үсүнүн устуульсунар турар эзэрэлгэрийн салайсанчыла, Чурапчыгааы техникийн коллежий низэр үтвээ солбайланчыла Иван Терентьевич Пономарев зэрэгчилгэн кынчина.

зүс-урал самацентельгээ сэргээн, СР күлгүүртэйн түйгүн Василий Васильевич Кузмин толоруутугар Дыун Дыннылы тылларыгат, Федор Гоголев матьбыгат „Ол мин дойдум – Чурагч!” ырыаны тэрээнийн ылгальцаахтара сүүхэхгэрийр турэн ийнтийв. Улус хас бийдни споктогобун суржээр арасын буслан тьстин гагриотуу санааны күнтүүр ырыа Чурагчы гимнин бынышынан уйзлээр ыланынч улзва чаджээ чиймж.


Ольга ЖИРКОВА

“ХААР АЙАН” – 2016



Күлүн түшір 26-27 күннөрнөң Хатында спортынан уолттар. Имештің күнін әзір 2016 салынай күттүштөх бастырылған – XIII-кескіндең шаңынан бириңіндең уонна хамшашақтан бистильдер виши «Хандык Айдан» күргөз олус үрдүктәнівникахъял тәрілдеп ынтымақта.

Манна Сахабын сирин 50-тан таңса бастынг суспектарда, сун сурахтаахтара жол күрөс балыцасылар. Иккى күн устапа ыныашылык күрәк генеральшай спонсордиярын «КОЛМИ» ХЭТ. Чутчаны иянилүүдөн даянганызгар.



Имиянның күшүн кылышып дын «ълью» курдук тобурумда миүнүни. Кийин бигизтинен сонынзор сүйүүлөөгө лотерег атылышна. Олохостоктор хөрчүүвчлөлөрү үзүлгүүлөр, калбىт ылдызылары иши анында күнцүлөлөр.



анын, сүйүкөн ат кынгатташ тимир калалар көлүгэн карооччулор сурғазорин долгуутуухтарын долгууттуптара. Таштаптан тардылылаш “Господин” хамандада биир эзгина берг санасынсак бастаан ифон, көпүйткөр алшынн кын-йылттан маңтышар. Иеңес испит Чурагчылган “Бастерс” хамандада биир эзгина түгээн мүчкү түппүүк, бастакы кичин, кубогы Чурагчыны хаалларда. Бастаабыг дыон быньянынин Александр Кепкинов уонна Александр Ишшөөн сурун бирини – “Колмы” ХЭТ “Хаар алан” күрж официальчай спонсорырттан 75 тынчынча сүзумалаах “Останкино” месседжини сөздөвбөсөттөн көтөрдө.

"Хаэр айлан" къеңиңиң көңгөрүүнүүн чурагчылар буюлсунар.

соңуuta, сүсөт биркебиытын билингэ тест толоруута, соосуущулук күтәрүлүнү буюлупар.

Иззиң күнинчи - көлиң түсүлүү түмүнчөн, "авто - эстрада" финалын таузатылар берилгэ 8 хамандар, он болттар 16 массынына. Чүрөнүгөн - "Ярость", "Бастерс", Монголиястан - "Белый тигр", "Танцы", "Мангаары", Миргейтэй - "Альянс", Ханаалстан - "Немтуу", Таштаглан - "Господин" хамкандар борт уустук түшүмдөөз ким белгизмекчин, ким сатабыллашын быйнардыстыр. Түмүк менинкүй буолык: 1-кы миссэ "Ярость" - Чүрөнчү, 2-с миссэ "Бастерс" - Чүрөнчү, 3-с миссэ "Господин" - Танцы.

"Көмүк күбөсі – супер эксприм" күен күркөз мунтуурур юйайылаңы башарсылыгы барында 16 мәссинын кириктэ. Хаар мөнъюзөлору токута



“XXX”

Сэргэх даванал

ГААС УЧААСТАКТАРЫН ҮЛЭЙИТТЭРЭ КҮРЭХТЭСТИЛЭР



Кулун тутар 25-26 күнүүртэй Чурагчыга гаанаан тунаар улустар, Дьюкуусай куорит гаасаа улусийн участактарын үзүүлгүүрүү 9-с спортивнадаа булаа. Күрүүжини ЧГФКСИ спортивнай малеңигар ынтымалына. Айыс хамаанды кылышына.

Бийнги улусупуттар быйын куюх төөн юрийнин бастакы эзлэх сафуулымыны, „Ыччаг байтуулжэр“, инээдэгээс оскослаа хоногуунайыгар гаас юирбийн үрө-когоо корсубупут. Бу куюх гаанаан тунаар улустар борсгүйнлигүүрүүн биссии уонна улут агастанын таа быйынан ынтымалына. Бийнги участаклыг санаа тэрийнбийнин, үзүүлтээр аяйшынан, кылажа кыратынан быйын хамаандаа турорбатаа. Сынай гааны тунааныбыт улаатан, кызыран истогтитин,

хамаандаа туроран күрүүжинээ киирбигт сафуулымын.

Тарыла 8 күрүүтэй — национальный ыстанийн пары, дубаксаа, саахымаа, хапсаадайга, мас тарынынтыгар, ослуул теннигээр, ынтыга, занги тарынынтыгар күен корустутар. Ихэн күнүүх сыраалын курок түмүнгүүц. Нам участагын хамаандыга лигна альылаа, юхжасык бастагаа. Киннэр иккэ күрүүтэй бастагын пар, ус күрүүтэй иккэни ынтын, иккэ күрүүтэй үнүстэр, бийрэг — төрдүстэр. Эрийн джинтик кылтыбыг Дьюкуусай хамаандыа ивэс. Булуу хамаандыга үтүүс буолтуулар.

Кышынгаахтарга алан кубоктар, грамоталар, харчынши биринистр туттарыннын пар.

Алексей СЛЕПЦОВ.



Прокуратура инициатор

КОНУЛЭ СУОХ ИТИТИИГЭ ХОЛБОММУТТАР

Чурагчы улувун прокуратуралынан, Диригт төслийнгэр «Саха Республикааны дын-угт, коммуналын ханаайыстыбага» государствийн улгарчийн тэрэлэг бас бийр инициалын салалыгарыгар сокуунайы суух холбонуу булбут чакынтыгар боржироо ынтымалынаа.

Бийнчирлийнъялан, 2015 сийн ажыннын ый 12 күнүүртэй, сокуунайы суух холбонуу түмүнгэр. Диринг участагын хоногуунайын ис системийн багтайн эмисс түспүүнэн, хоногуунай үзэг, кылгас юмнэ тохижуулсындыбыг.

Российской Федерации «Итигини бирор түүнч» (о теплюснабжении) Федералын сокууну ирдэвилжирин, итигин салалыгар холбонууга, итигин хамчийн гарзгүйнээнд холбонуутуунан сөнөөх конгурьынхажахаа, уснаа бу угт олонбуулжыгар дуогабер түүрэлийнхээг.

Он эрээри, сокуун ирдэвилжироо куруубайын яланын, Диринг орто

оскустмын «Бизнес-инкубатор» збин үерэж аяммыг дээгүүн үзэг инициатор, тутаччын «Саха Республикааны дын-угт, коммуналын ханаайыстыбага» государствийн улгарчийн тэрэлэг бас бийр инициалын салалыгар, ынтын таа хонгуулэх суух тимир турбован холбоонуу онгорбуттар.

Бу булбут чакынга, Диринг орто оскустмын дирисгэрийг избүүллүүт адмиинистрийн дыналаа коруултуутун түмүнгэр, дууннастах сирэй 30 000 салбууртайгаа ыстараантаннаа.

Онон убаастабылаах Чурагчы улувун олохгохторугар уонна тэрэлтээр салалыччындарыгар бийнчирлийн, Российской Федерации «Итигини бирор түүнч» (о теплюснабжении) Федералын сокууну ирдэвилжирин төлөөгүйн салалыгар улаан сумалыахаа ыстараангээ тэрэлжгэрийн сол.

Чурагчы улувун прокуратура.

Доробуйга харыстаыла

САЛЬМОНЕЛЛЕЗТАН СЭРЭНИН!

Сальмонеллез — систыганаах ис ылан СЭС-юу бактериологический инфекция. Кебүтэчин — сальмонеллез палочина булшар. Пилючка туялтыр зийзэг бр юмнэ тывнанын салындар. Ол кудук күнүүз 11-120 күнүүз лигээ борга 140 хонук, лос быйынтыгар 90 хонук, эхос, халбайга 60-130 хонук, диори, сымынг хэдэр 17-24 күнүүз лигээ салындар.

Үндүн сымынгтан, кууруса этийтэн, уутгын, аны салына харылын уонна бунарын бирзийн салалыгын юниттэн, тус гигиенаны тутуспийн, от зөтэр яридэх итии ненуу, ынчдыбыг ийн инигиттэн, танынгтан тарбадар.

Бырьыга хантадаа, 5-24 час ийнгэр бигийнбийн баар, салынтыг киирж. Бырьыгын юнит температурга 38-40 тийнэ тансар, сэнээг суух булшар, төбөтэй ынчдын, сүлүүхээр ынчдын, ийн быйынга тывтар, сүрээж көбер, хотустуур, уснур. Хойтуга көбер, сүлүүнчнэр. Оюнор ордук шилдгүүрэй мөтүүр, ыралтар. Бырьынх бальынцаа корсурнэн, салан эмгээр болтуучулаах. Бырьынх хойтуутган

түрэхчилж, буусан хоту Буулынна барбылаа. Эдийндорх Оюнорын салын тухары ынчдын, 9 оюноох байж ыал булбута. Дээ, итгэвч норогт, дойду түнчтэй түнчтэй юлан баар, итгэвчийн чийнэн суннаар болон.

Энэхүү чигийн-чобик доробуйгаа барабыт! Н.Н. ДЫЧКОВСКАЯ, инфекционист бырас

ГЕРОЙ-ПИОНЕР СИМА СЕРГЕЕВ ТӨРӨӨБҮТ ДЬОНО-СЭРГЭТЭ

Сергеевтэй төртүүс Оштуулун Жондуун олохгох тутар. Он харчындарын користжин идээ салын,

тыраахчын, Буусан хоту Буулынна барбылаа. Эдийндорх Оюнорын салын тухары ынчдын, 9 оюноох байж ыал булбута. Дээ, итгэвч норогт, дойду түнчтэй түнчтэй юлан баар, итгэвчийн чийнэн суннаар болон.

